IS É
ÍOSA CRÍOST AN
T-AON SLÁNAITHEOIR

Agus beiridh sí mac, agus tabharfaidh tú Íosa mar ainm air: óir saorfaidh sé a phobal óna bpeacaí. Matha 1:21

Óir is mar sin a ghráigh Dia an domhan, gur thug sé a aon-ghin Mhic, ionnus go n-imtheochadh an té a chreideann ann, ach go mbeadh an bheatha shíorruidhe aige. Eoin 3:16

Dubhairt Iósa ris, Is mise an tslighe, an fhírinne, agus an bheatha: ní thagann aon duine chum an Athar, ach uaimse. Eoin 14:6

Níl slánú ag aon duine eile: óir níl ainm ar bith eile faoi neamh tugtha ar dhaoine, trína gcaithfimid a bheith slán. Gníomhartha 4:12

... Fuair Críost bás ar son ár bpeacaí de réir na Scrioptúr; Agus gur adhlacadh é, agus gur éirigh sé arís an tríú lá de réir na Scrioptúr: 1 Corantaigh 15:3-4

Ina bhfuil fuascailt againn trína fhuil, maithiúnas na bpeacaí, de réir saibhreas a ghrásta; Eifisigh 1:7

And the gospel must first be published among all nations. MARK 13:10

TÁ CEITHRE FHÍRINNE ANN NACH MÓR DÚINN A THUISCINT GO HIOMLÁN:

1 Tá grá ag Dia duit.

Ba mhaith le Dia go mbeadh beatha shíoraí agat leis ar neamh. Óir ghráigh Dia an domhan chomh mór sin gur thug sé a Aonghin Mic uaidh i dtreo, gach duine a chreideann ann, nach gcaillfí é ach go mbeadh an bheatha shioraí aige. EOIN 3:16

BA MHAITH LE DIA GO MBEADH SAOL FLÚIRSEACH BRÍ AGAT.
Ní thagann an bithiúnach ach chun bheith ag goid, ag marú agus ag milleadh. Tháinig mise chun go mbeadh an bheatha acu agus go mbeadh sí acu go fial. EOIN 10:10

MAR SIN FÉIN, NÍL SAOL BRÍ AG GO LEOR DAOINE AGUS NÍL SIAD CINNTE FAOIN MBEATHA SHÍORAÍ MAR GHEALL AR...

2 IS PEACACH É AN DUINE DE RÉIR NÁDÚIR. MAR SIN TÁ SÉ SCARTHA Ó DHIA.

Mar tá an peaca déanta acu uile agus iad uile in uireasa ghlóire Dé; RÓMHÁNAIGH 3:23

Óir is é pá an pheaca bás... RÓMHÁNAIGH 6:23

TÁ DHÁ CHINEÁL BÁIS LUAITE SA BHÍOBLA:

- BÁS FISICEACH
Agus mar a cheaptar chun fir uair amháin bás a fháil, ach ina dhiaidh seo an breithiúnas: EABHRAIGH 9:27

- BÁS SPIRITIÚIL
Ach na meatacháin, agus na mídhílsigh, lucht na truaillitheachta, agus na dúnmharfóirí, agus lucht an adhaltranais, na hasarlaíochta agus an íoladhartha, agus lucht an éithigh go léir, is é atá i ndan dóibh, a bheith sa linn tine agus ruibhe. É sin an dara bás. APACAILIPSIS 21:8

MÁ TÁ AN DUINE SCARTHA Ó DHIA MAR GHEALL AR A PHEACA, CAD É AN RÉITEACH AR AN BHFADHB SEO?

IS MINIC A SMAOINÍMID ORTHU SEO MAR NA RÉITIGH:
GNÍOMHAIS AGUS MORÁLTACHT MHAITH

MAR SIN FÉIN, NÍL ACH RÉITEACH AMHÁIN CURTHA AR FÁIL AG DIA.

3 IS É ÍOSA CRÍOST AN T-AON BHEALACH CHUN NA BHFLAITHEAS.

SEO A DÚIRT DIA.
Dúirt Íosa leis: Is mise an tslí, an fhírinne agus an bheatha. Ní thagann aon duine go dtí an tAthair ach tríomsa. EOIN 14:6

D'ÍOC ÍOSA CRÍOST AN PIONÓS GO HIOMLÁN AS DO CHUID PEACAÍ.
Óir fuair Críost bás an t-aon uair amháin i ngeall ar pheacaí, an fíréan thar ceann na neamhfhíréan, d'fhonn sinn a thabhairt i láthair Dé. Básaíodh é sa cholainn, ach rinneadh beo é sa spiorad. 1 PEADAR 3:18

TÁ GEALLTANAS NA BEATHA SÍORAÍ AG DIA.
An té a chreideann sa Mhac tá an bheatha shíoraí aige. Ach an té nach gcreideann sa Mhac, ní fheicfidh sé an bheatha, ach tá fearg Dé socair air. EOIN 3:36

NÍ LEOR A FHIOS, ÁFACH, CAD A RINNE ÍOSA CRÍOST DÚINN.

4 NÍ MÓR DÚINN ÁR GCREIDEAMH A CHUR SA TIARNA ÍOSA CRÍOST CHUN ÁR SLÁNÚ.

IS TRÍ GHRÁSTA DÉ A DHÉANTAR ÁR SLÁNÚ.
Mar is le grásta a slánaíodh sibh, trí chreideamh. Ní uaibh féin é; is tabhartas é ó Dhia. EIFISIGH 2:8

ABAIR AN PHAIDIR SEO LE DIA SA CHREIDEAMH:

A THIARNA ÍOSA, GO RAIBH MÍLE MAITH AGAT AS DO GHRÁ MÓR DOM. ADMHAÍM GUR PEACACH MÉ AGUS IARRAIM MAITHIÚNAS. GO RAIBH MAITH AGAT AS BÁS A FHÁIL AR AN GCROS CHUN AN PIONÓS A ÍOC AS MO PHEACAÍ. CREIDIM I D'AISÉIRÍ Ó MHAIRBH. AS SEO AMACH, TÁ MUINÍN AGAM ASAT MAR MO THIARNA AGUS MAR SHLÁNAITHEOIR. GLACAIM DO BHRONNTANAS NA BEATHA SÍORAÍ AGUS GÉILLIM MO SHAOL DUIT. CUIDIGH LIOM GÉILLEADH D'ORDUITHE AGUS A BHEITH TAITNEAMHACH I DO RADHARC. AMEN.

MÁ CHREIDEANN TÚ IN ÍOSA CRÍOST, THARLA AN MÉID SEO A LEANAS DUIT:

- TÁ AN BHEATHA SHÍORAÍ AGAT LE DIA.
Óir is é seo is toil leis an Athair a chuir uaidh mé, gach duine a fheiceann an Mac agus a chreideann ann, go mbeadh an bheatha shíoraí aige, agus tógfaidh mé suas é an lá deireanach. EOIN 6:40

- LOGHTAR DO PHEACAÍ GO LÉIR.
(AM ATÁ CAITE, AN LÁ ATÁ INNIU ANN, AN TODHCHAÍ)
Agus a d'fhuascail sinn ó chumhacht an dorchadais agus d'aistrigh isteach sinn i ríocht a mhic mhuirnigh. Is tríd an Mac sin atá ár bhfuascailt le fáil, is é sin, maithiúnas na bpeacaí. COLOSAIGH 1:13–14

- IS CRÉATÚR IOMLÁN NUA TÚ I BHFIANAISE DÉ.
SEO TÚS DO SHAOL NUA.
Mar, aon duine atá i gCríost, is duine é atá cruthaithe as an nua; tá an sean i léig, féach, agus tá an nua tagtha. 2 CORANTAIGH 5:17

- IS LEANBH LE DIA ANOIS TÚ.
Ach an uile dhuine a ghlac é, thug sé de cheart dóibh go ndéanfaí clann Dé díobh, dóibh seo a chreideann ina ainm, EOIN 1:12

NÍ BEALACH SLÁNÚCHÁIN É GNÍOMHAIS MHAITHE A DHÉANAMH, ACH FIANAISE AR ÁR SLÁNÚ.

Mar is le grásta a slánaíodh sibh, trí chreideamh. Ní uaibh féin é; is tabhartas é ó Dhia. EIFISIGH 2:8-9

Tá an conradh Soiscéal seo saor in aisce. Níl sé ar díol.